

PREGLED POSTUPKA #90472

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR
PIB	11045138
E-mail	vesna.bakic@pomorstvo.me
Telefon	030/313-241
Internet adresa	www.ups.gov.me
Fax	030/313-274
Adresa	Maršala Tita 7
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje Safe Sea aplikacije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesna Bakić
Kontakt	Vildana Adović
Datum objave	15.04.2025. 11:00

Napomena	Stavka iz Tehničke specifikacije 4(4.1,4.2 i 4.3) definisana je i u Uslovima za učešće u postupku kao Drugi uslovi.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Održavanje SafeSea aplikacije	15.04.2025 12:00	22.04.2025 09:00	22.04.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24)	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski, u roku od 30 dana od dana izvršene usluge i uredno dostavljane fakture na mjesečnom nivou	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: Godinu dana od dana zaključivanja ugovora, sukcesivno izvršavanje usluga.	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač -Izvršilac usluga je dužan da prihvati: Rad na implementiranim funkcionalnostima, bez dodatnih izmjena u skriptama i webservisima za aplikacije ili novih objava na Google Play i App Store, bekap admin panela na nedeljnom nivou (baza prijava, baza korisnika...), bekap skripti web servisa koje se koriste za mape i data u aplikacijama. 4.1. Tehnička podrška i odgovor na nepravilnosti • Reakcija na prijavljenu nepravilnost: Tehnička podršku sa vremenom reakcije do 1h za kritične nepravilnosti u radu aplikacije i/ili admin panela koje onemogućavaju osnovne funkcionalnosti sistema (distress pozivi, prijave prekršaja, administrativni pristup i slično). • Radno vrijeme podrške: Tehnička podrška radnim danima od 08:00 do 16:00 h. Za hitne slučajeve van radnog vremena (24/7), podrška se vrši putem definisanih kontakt kanala (e-mail, telefon). • U broj radnih sati za održavanje mjesečno spada: Okvirno 15 sati mjesečno za redovno održavanje sistema, što uključuje: Monitoring aplikacija i servera Bekap baze podataka i skripti na sedmičnom nivou Tehnička asistencija i podrška korisnicima admin panela Ažuriranje sigurnosnih komponenti servera i aplikacija Interventne izmjene u slučaju tehničkih nepravilnosti Napomena: U slučaju većih zahvata koji premašuju navedeni mjesečni fond, prije izvođenja radova naručilac će biti obaviješten radi odobrenja dodatnih sati.	Drugi uslovi
Ponuđač-Izvršilac usluga je dužan da prihvati: 4.2. Napomena vezano za produžetke godišnjih obaveza Obaveza ponuđača: • Pravovremeno, najmanje 30 dana prije isteka, obavijestiti naručioca o isteku sljedećih godišnjih obaveznih stavki: Obnova domena i hostinga za domen www.safesea.me Obnova API servisa za mape i data Apple Developer nalog (potreban za održavanje i korišćenje iOS aplikacije) Ponuđač je u obavezi da produži ugovorene stavke neophodne za rad aplikacije u sklopu Ugovora o održavanju na godišnjem nivou.	Drugi uslovi
Ponuđač-Izvršilac usluga je dužan da prihvati: 4.3. Napomena Sve dodatne nadogradnje, kao i objave novih verzija aplikacija na Google Play i App Store, predmet su posebnog dogovora i ugovaranja. 4.4. Obavještenje o isteku godišnjeg ugovora o održavanju • Ponuđač je u obavezi da naručioca pravovremeno obavijesti o isteku godišnjeg ugovora o održavanju najmanje 30 dana prije datuma isteka, kako bi naručilac imao dovoljno vremena za obnovu ili redefinisane ugovornih obaveza. • U obavezi ponuđača je da se obavještenja šalju putem e-maila ili službenim komunikacionim kanalima u dogovoru sa naručiocem.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
najniža ponuđena cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Tehnička specifikacija za održavanje - SafeSea aplikacije, specifikacija uključuje rad na održavanju admin panela kao i na održavanju aplikacije za android telefone i iPhone uređaje. 1. Mobilna aplikacija - Android / iOS Mobilne aplikacije (Android i iOS) omogućavaju korisnicima sljedeće funkcionalnosti: • Registracija i prijava korisnika • Slanje lokacije i hitnog poziva za pomoć (distress call) • Prijava prekršaja na lokaciji sa opisom, slikom, latitude i longitude (pomorski saobraćaj) • Prikaz trenutne lokacije na mapi, • Pregled vremenske prognoze (vjetar, temperatura, pritisak, talasi, oblaci) putem Windy API • Prikaz podataka o vremenskim uslovima za odabranu lokaciju: podaci o vremenskim uslovima za tu tačnu lokaciju povlače se putem Windy API servisa i prikazuju korisniku u realnom vremenu • Notifikacije korisnicima – obavještenje za pomorce unutar aplikacije • Pravila navigacije • Kontakti javnih službi	

- Luke i sidrišta
- Podešavanja korisničkog naloga
- Offline režim za osnovne funkcije

2. Admin panel

Web administratorski panel omogućava sljedeće funkcionalnosti:

- Pregled ukupnog broja registrovanih korisnika, uključujući filtraciju po operativnom sistemu (Android/iOS)
- Tabela prikaz registrovanih korisnika sa mogućnošću pretrage, filtracije i izvoza podataka u PDF ili Excel format
- Izmjena podataka korisnika aplikacije putem admin panela
- Dodavanje novih korisnika za mobilnu aplikaciju direktno preko admin panela
- Upravljanje statusom korisnika aplikacije:
 - o Aktivan – korisnik može koristiti aplikaciju
 - o Blokirano – korisniku je onemogućeno korišćenje aplikacije
- Pregled ukupnog broja prijavljenih lokacija i poziva za pomoć
- Pregled prijave prekršaja na lokacijama
- Tabela prikaz prijavljenih distress poziva sa mogućnošću pretrage, filtracije i izvoza u PDF ili Excel format
- Izmjena ili brisanje prijavljenih distress poziva
- Promjena statusa prijavljenih distress poziva (Pregledano / Nepregledano)
- Arhiva obrisanih distress poziva sa prikazom u tabelarnom formatu, uz pretragu, filtraciju i eksport u PDF ili Excel
- Tabela prikaz prijavljenih prekršaja sa mogućnošću pretrage, filtracije i izvoza u PDF ili Excel format
- Izmjena ili brisanje prijavljenih prekršaja
- Zvučna notifikacija na admin panelu u slučaju novog distress

1	Održavanje SafeSea aplikacije	poziva • Višestepeni pristup admin panelu: o Admin – pristup svim stranicama i funkcionalnostima o User – ograničen pristup određenim stranicama i funkcionalnostima 3. Tehnički detalji • Platforme: Android (Java/Kotlin), iOS (Swift), Web admin (PHP/MySQL/JS) • API integracije: Windy API za mape i podatke o vremenu • Hosting: Linux server sa PHP i MySQL podrškom • Godišnji produžetak domena i hostinga za www.safesea.me • Godišnji produžetak Apple developer naloga 4. Napomena Rad na implementiranim funkcionalnostima, bez dodatnih izmjena u skriptama i webservisima za aplikacije ili novih objava na Google Play i App Store, bekap admin panela na nedeljnom nivou (baza prijava, baza korisnika...), bekap skripti web servisa koje se koriste za mape i data u aplikacijama. 4.1. Tehnička podrška i odgovor na nepravilnosti • Reakcija na prijavljenu nepravilnost: Tehnička podršku sa vremenom reakcije do 1h za kritične nepravilnosti u radu aplikacije i/ili admin panela koje onemogućavaju osnovne funkcionalnosti sistema (distress pozivi, prijave prekršaja, administrativni pristup i slično). • Radno vrijeme podrške:	12,00 mjeseci
---	-------------------------------	---	---------------

Tehnička podrška radnim danima od 08:00 do 16:00 h. Za hitne slučajeve van radnog vremena (24/7), podrška se vrši putem definisanih kontakt kanala (e-mail, telefon).

- U broj radnih sati za održavanje mjesečno spada: Okvirno 15 sati mjesečno za redovno održavanje sistema, što uključuje:

Monitoring aplikacija i servera

Bekap baze podataka i skripti na sedmičnom nivou

Tehnička asistencija i podrška korisnicima admin panela

Ažuriranje sigurnosnih komponenti servera i aplikacija

Interventne izmjene u slučaju tehničkih nepravilnosti

Napomena:

U slučaju većih zahvata koji premašuju navedeni mjesečni fond, prije izvođenja radova naručilac će biti obaviješten radi odobrenja dodatnih sati.

4.2. Napomena vezano za produžetke godišnjih obaveza

Obaveza ponuđača:

- Pravovremeno, najmanje 30 dana prije isteka, obavijestiti naručioca o isteku sljedećih godišnjih obaveznih stavki:

Obnova domena i hostinga za domen www.safesea.me

Obnova API servisa za mape i data

Apple Developer nalog (potreban za održavanje i korišćenje iOS aplikacije)

Ponuđač je u obavezi da produži ugovorene stavke neophodne za rad aplikacije u sklopu Ugovora o održavanju na godišnjem nivou.

4.3. Napomena

Sve dodatne nadogradnje, kao i objave novih verzija aplikacija na Google Play i App Store, predmet su posebnog dogovora i ugovaranja.

4.4. Obavještenje o isteku godišnjeg ugovora o održavanju

- Ponuđač je u obavezi da naručioca pravovremeno obavijesti o isteku godišnjeg ugovora o održavanju najmanje 30 dana prije datuma isteka, kako bi naručilac imao dovoljno vremena za obnovu ili redefinisane ugovornih obaveza.
- U obavezi ponuđača je da se obavještenja šalju putem e-maila ili službenim komunikacionim kanalima u dogovoru sa naručiocem.